



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREDI YA 12

XITSONGA: RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA (FAL)

PAPILA RA 3 (P3)

HUKURI 2009

RHUBIRIKI

TIMARAKA: 100

Rhubiriki leyi yi na 8 wa tipheji.

XIYENGE XA A: RHUBIRIKI YO KOREKETA XITSALWANA (50)

| | Khodi ya 7 Vuswikoti byo hlawuleka | Khodi ya 6 Vuswikoti bya le henhla | Khodi ya 5 Vuswikoti bya le henhlyana | Khodi ya 4 Vuswikoti bya le xikarhi byo amukeleka | Khodi ya 3 Vuswikoti byo enela | Khodi ya 2 Vuswikoti byo enelanyana bya madyondza | Khodi ya 1 Vuswikoti byo ka byi nga enelangi |
|--|--|---|--|--|--|--|---|
| | 80 – 100% | 70 – 79% | 60 – 69% | 50 – 59% | 40 – 49% | 30 – 39% | 0 – 29% |
| | 26 – 32 | 22½ – 25½ | 19½ – 22 | 16 – 19 | 13 – 15½ | 10 – 12½ | 0 – 9½ |
| VUNDZENI NA NKUNGUHATO Khodi: VN (32 WA TIMARAKA) | -Vundzeni byi kombisa ku twisisa nhlokomhaka hi vuenti. -Mahungu ya na ntlhontho naswona ya hlutekile. -Nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tirhisiwile ku tumbuluxa xitsalwana lexi hlantswekeke no twisiseka. | -Vundzeni byi kombisa ku twisisa nhlokomhaka kahle. -Mahungu ya koka rinoko naswona ya tsakisa. -Nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tirhisiwile ku tumbuluxa xitsalwana lexi kombisaka vutshila no twisiseka. | -Vundzeni byi kombisa ku twisisa nhlokomhaka hi ndlela yo ringanela. -Mahungu ya tsakisa naswona ya khorwisa. -Nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tirhisiwile ku tumbuluxa xitsalwana lexi xi nga kahle swinene naswona xa twisiseka. | -Vundzeni byi kombisa ku twisisa nhlokomhaka hi ndlela ya le xikarhi. -Mahungu i ya le xikarhi kambe ya pfumala vuxokoxoko. -Nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tirhisiwile ku tumbuluxa xitsalwana lexi enerisaka naswona xa twisiseka. | -Vundzeni i byo enela. Ku na ku kayivela ka nkhulukelano. -Mahungu ya tala ku fambelana na nhlokomhaka, kambe ku na mbuyelelo wa timhaka. -Nkunguhato/ mpfapfarhuto wu tirhisiwile ku tumbuluxa xitsalwana xo enela, xo twisiseka naswona xi na nkhulukelano. | -A hi mikarhi hinkwayo laha vundzeni byi twakalaka naswona byi pfumala nkhulukelano. -Mahungu lama boxiwaka a ma talangi naswona ku tale mbuyelelo wa timhaka. -Ku hava vumbhoni byo enela lebyi kombisaka leswaku xitsalwana xi kunguhatiwile/ mpfapfarhutiwile naswona xitsalwana a xi andlariwanga kahle. | -Vundzeni bya huhula swinene naswona byi pfumala nkhulukelano. -Mahungu lama boxiwaka a ma tsakisi naswona ku tale ngopfu mbuyelelo wa timhaka. -Ku hava vumbhoni lebyi kombisaka leswaku xitsalwana xi kunguhatiwile/ mpfapfarhutiwile kambe xitsalwana xi andlariwile hi xiyimo xa le hansi. |

| | 10 – 12 | 8½ – 9½ | 7½ – 8 | 6 – 7 | 5 – 5½ | 4 – 4½ | 0 – 3½ |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
| RIRIMI, XITAYILI & KU HLELA | -Lemuka nkoka wa matirhiselo ya ririmi hi ndlela ya vukheta. | -Lemuka nkoka wa matirhiselo ya ririmi. | -Vumbhoni byo kota ku lemuka matirhiselo ya ririmi hi ndlela ya vukheta bya tikomba. | -Kota ku lemukanyana nkoka wa matirhiselo ya ririmi. | -Matirhiselo ya ririmi hi lamo enela. | -Matirhiselo ya ririmi i ya madyondza. | -Matirhiselo ya ririmi ya tsanile swinene. |
| Khodi: RXH | | | | | | | |
| (12 WA TIMARAKA) | -Ririmi na mahikahatelo swi tirhisiwile hi nkhaqato. | -Ririmi na mahikahatelo swi tirhisiwile hi mfanelo. | -Ririmi na mahikahatelo swi tala ku va swi tirhisiwa hi mfanelo. | -Matirhiselo ya ririmi i ya ntolovelu naswona mahikahatelo i ya le xikarhi. | -Matirhiselo ya ririmi ya kayivela naswona mikarhi yin'wana mahikahatelo ya na swihoxo. | -Matirhiselo ya ririmi ya tsanile naswona mahikahatelo ya na swihoxo. | -Matirhiselo ya ririmi ya tsanile naswona mahikahatelo ya na swihoxo swo tala. |
| | -Kota ku tirhisa ririmi ro gega hi mfanelo. | -Kota ku katsa na ririmi ro gega hi mfanelo. | -Kota ku tirhisa ririmi ro gega hi ndlela ya le henhlanganyana. | -Kota ku tirhisa ririmi ro gega hi ndlela ya le xikarhi. | -Kota ku tirhisa ririmi ro gega hi ndlela yo enela. | -Wa tikeriwa ku kota ku tirhisa ririmi ro gega hi mfanelo. | -Wa tikeriwa ku kota ku tirhisa ririmi ro gega hi mfanelo. |
| | -Mahlawulelo ya marito lama tirhisiwaka i ya xiyimo xa le henhla. | -Tirhisa tindlela to hambanahambana ta mahlawulelo ya marito hi mfanelo. | -Mahlawulelo ya marito lama tirhisiwaka a ya fambelani na nhlokomhaka. | -Mahlawulelo ya marito i ya le xikarhi. | -Mahlawulelo ya marito i yo enela. | -Mahlawulelo ya marito i ya madyondza. | -Marito a ya hlawuriwi hi mfanelo. |
| | -Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana na nhlokomhaka hi ndlela yo hlawuleka. | -Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana swinene na nhlokomhaka. | -Hi mikarhi yo tala xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana na nhlokomhaka. | -Hakanyingi xitayili, thoni na rhejisitara swi tala ku fambelana na nhlokomhaka. | -Xitayili, thoni na rhejisitara swi kayivela nkhlukelano. | -Xitayili, thoni na rhejisitara a swi tirhisiwanga hi mfanelo. | -Xitayili, thoni na rhejisitara a swi tirhisiwanga hi mfanelo eka xitshuriwa hinkwaxo. |
| | -Xitsalwana a xi na swihoxo hi ku va xi xopaxopiwile no hleriwa. | -Xitsalwana a xi na swihoxo hi ku va xi xopaxopiwile no hleriwa. | -Xitsalwana a xi talangi swihoxo hi ku va xi xopaxopiwile no hleriwa. | -Hambileswi xitsalwana xi nga xopaxopiwa no hleriwa, xi pfa xi va na swihoxo. | -Hambileswi xitsalwana xi nga xopaxopiwa no hleriwa, xi pfa xi va na swihoxo leswi nga erivaleni. | -Hambiloko xitsalwana xi xopaxopiwile no hleriwa, xa ha ri na swihoxo swo tala. | -Hambiloko xitsalwana xi xopaxopiwile no hleriwa, xa ha ri na swihoxo swo tala naswona a xi twisiseki. |

| | 5 – 6 | 4½ | 4 | 3 – 3½ | 2½ | 2 | 0 – 1½ |
|---|--|---|--|---|--|---|--|
| XIVUMBEKO Khodi: X (6 WA TIMARAKA) | <p>-Ku na nkhlukelano eka malukelo ya nhlokomhaka.</p> <p>-Vuxokoxoko byi andlariwile hi ndlela yo kongoma yo hlawuleka swinene.</p> <p>-Swivulwa na tipharagirafu swi andlariwile hi ndlela ya nkhlukelano swinene.</p> <p>-Vulehi byi fambelana na swilaveko swa xitsalwana.</p> | <p>-Ku na nkhlukelano eka malukelo ya nhlokomhaka.</p> <p>-Vuxokoxoko byi andlariwile hi ndlela yo kongoma swinene.</p> <p>-Swivulwa na tipharagirafu swi andlariwile hi mfanelo swinene.</p> <p>-Vulehi hi lebyi faneleke.</p> | <p>-Malukelo ya timhaka to tala ya fambelana na nhlokomhaka.</p> <p>-Vuxokoxoko byi andlariwile hi ndlela leyi faneleke.</p> <p>-Swivulwa na tipharagirafu swi andlariwile hi mfanelo.</p> <p>-Vulehi hi lebyi faneleke.</p> | <p>-Malukelo ya timhaka ya fambelana na nhlokomhaka.</p> <p>-Vuxokoxoko byin'wana byi andlariwile ku ya hi swilaveko swa nhlokomhaka.</p> <p>-Swivulwa na tipharagirafu swi na swihoxo kambe xitsalwana xa twisiseka.</p> <p>-Vulehi byi tala ku va lebyi faneleke.</p> | <p>-Malukelo ya timhaka tin'wana ya fambelana na nhlokomhaka.</p> <p>-Ku na vuxokoxokonyana lebyi andlariweke hi ndlela leyi twisisekaka.</p> <p>-Swivulwa na tipharagirafu swi na swihoxo kambe xitsalwana xa twisiseka.</p> <p>-Xitsalwana xi lehe/ kome ngopfu.</p> | <p>-Malukelo ya timhaka tin'wana a ya fambelani na nhlokomhaka.</p> <p>-Mikarhi yin'wana vuxokoxoko bya huhula naswona hungu leri a ri vulaka a ri koti ku kumbeteleka.</p> <p>-Swivulwa na tipharagirafu i swa madyondza.</p> <p>-Xitsalwana xi lehe/ kome ngopfu.</p> | <p>-Malukelo ya timhaka eka xitsalwana hinkwaxo a ya fambelani na nhlokomhaka.</p> <p>-Vuxokoxoko lebyi andlariweke bya huhula.</p> <p>-Swivulwa na tipharagirafu swi pfuvapfuvanile naswona a swi na nandzelelano.</p> <p>-Xitsalwana xi lehe/ kome ku tlula mpimo swinene.</p> |

XIYENGE XA B: RHUBIRIKI YO KOREKETA SWITSALWAMBIKO SWO LEHA (30)

| | Khodi ya 7 Vuswikoti byo hlawuleka | Khodi ya 6 Vuswikoti bya le henhla | Khodi ya 5 Vuswikoti bya le henhlanyana | Khodi ya 4 Vuswikoti bya le xikarhi byo amukeleka | Khodi ya 3 Vuswikoti byo enela | Khodi ya 2 Vuswikoti byo enelanyana bya madyondza | Khodi ya 1 Vuswikoti byo ka byi nga enelangi |
|---|--|--|---|---|--|--|---|
| | 80 – 100% | 70 – 79% | 60 – 69% | 50 – 59% | 40 – 49% | 30 – 39% | 0 – 29% |
| | 16 – 20 | 14 – 15½ | 12 – 13½ | 10 – 11½ | 8 – 9½ | 6 – 7½ | 0 – 5½ |
| VUNDZENI, NKUNGUHATO & XIVUMBEKO | -Ku na vutivi byo hlawuleka ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. | -Ku na vutivi bya kahle swinene ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. | -Ku na vutivi bya kahle ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. | -Ku na vutivi bya le xikarhi ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. | -Ku na vutivi byo enela ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. | -Vutivi lebyi nga kona i bya madyondza ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. | -Ku pfumaleka vutivi bya matsalelo ya switsalwambiko. |
| Khodi: VNX (20 WA TIMARAKA) | -Maandlalelo ya mahungu ya kombisa ku vupfa ka miehleketo, mahungu hi lamo kongoma swinene eka xitsalwambiko hinkwaxo naswona a nga humi emhakeni. -Vundzeni na timhaka swi na nkhlulukelano swinene naswona timhaka ti andlariwile hi ndlela yo enerisa, na vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokomhaka. -Vumbhoni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto byi tikomba hi ku va ku tumbuluxiwile xitsalwambiko lexi hlantswekeke swinene no twisiseka. -U landzelerile milawu hinkwayo ya swilaveko swa xivumbeko naswona xitsalwambiko xi hlawulekile. | -Maandlalelo ya mahungu ya kombisa ku vupfa ka miehleketo, mudyondzi u andlala mahungu hi ndlela yo kongoma naswona a nga tali ku huma emhakeni. -Vundzeni na timhaka swi na nkhlulukelano naswona timhaka ti andlariwile hi ndlela yo enerisa, na vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokomhaka. -Vumbhoni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto byi tikomba hi ku va ku tumbuluxiwile xitsalwambiko xa kahle swinene no twisiseka. -U landzelerile milawu leyifaneleke ya swilaveko swa xivumbeko. | -Mudyondzi u andlala mahungu hi ndlela yo kongoma kambe u pfa a humanyana emhakeni. -Vundzeni na timhaka swi andlariwile hi ndlela yo nkhlulukelano naswona vuxokoxoko byi seketela nhlokomhaka. -Vumbhoni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto byi tikomba hi ku va ku tumbuluxiwile xitsalwambiko xa kahle no twisiseka. -U tala ku landzelela milawu leyifaneleke ya swilaveko swa xivumbeko. | -Loko mudyondzi a andlala mahungu u pfa a huma emhakeni kambe a swi onhi mongo wa mhaka. -Vundzeni na timhaka swi andlariwile hi ndlela yo nkhlulukelano wa le xikarhi naswona vuxokoxoko byin'wana byi seketela nhlokomhaka. -Vumbhoni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto byi tikomba hi ku va ku tumbuluxiwile xitsalwambiko xa le xikarhi no twisiseka. -Xivumbeko xi andlariwile hi ndlela yo le xikarhi ku ya hi swilaveko swa matsalelo. | -Loko mudyondzi a andlala mahungu u pfa a huma emhakeni naswona mikarhi yin'wana mongo wa mhaka wu pfa wu nga twali. -Vundzeni na timhaka swi andlariwile hi ndlela yo nkhlulukelano wo enela naswona ku na vuxokoxoko bya madyondza byo seketela nhlokomhaka. -Vumbhoni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto byi tikomba hi ku va ku tumbuluxiwile xitsalwambiko xo enela no twisiseka. -Xivumbeko xi andlariwile hi ndlela yo enela ku ya hi swilaveko swa matsalelo, kambe ku na swihoxo leswi nga lo tiangandla, erivaleni. | -Mudyondzi u huma emhakeni loko a andlala mahungu naswona mikarhi yin'wana mongo wa mhaka a wu twali. -Vundzeni na timhaka a swi talangi ku va na nkhlulukelano naswona ku na vuxokoxoko byitsongo lebyi seketelaka nhlokomhaka. -Hambileswi nkunguhato/ mpfapfarhuto wu nga endlwi, xitsalwambiko a xi ringanelangi ku va xa ririmi ro engetela ro sungula naswona xitsalwambiko a xi andlariwangi kahle. -Xivumbeko a xi andlariwangi hi ndlela yo landzelela milawu ya matsalelo, naswona ku na swihoxo leswi kavanyetaka mongo. | -Mudyondzi u huma emhakeni loko a andlala mahungu naswona mikarhi yin'wana mongo wa mhaka a wu twali. -Vundzeni na timhaka a swi na nkhlulukelano naswona ku na vuxokoxokonyana lebyi seketelaka nhlokomhaka. -Nkunguhato/ mpfapfarhuto a swi andlariwangi hi ndlela ya kahle naswona maandlalelo ya xitsalwana i ya xiyimo xa le hansi. -Xivumbeko a xi andlariwangi hi ndlela yo landzelela swilaveko swa matsalelo. |

Vundzeni bya papila leri a byi tirhisiwi handle ka mpfumelelo wa ntsariso

Phendla

| | 8 – 10 | 7 – 7½ | 6 – 6½ | 5 – 5½ | 4 – 4½ | 3 – 3½ | 0 – 2½ |
|---|--|---|--|---|--|---|--|
| RIRIMI , XITAYILI & KU HLELA Khodi: RXH (10 WA TIMARAKA) | <p>-Vulongoloxamarito byi endliwile hi nkhaqato na hi ndlela ya vuthari swinene.</p> <p>-Ntivoririmi wu tirhisiwile hi nkhaqato hi xiyimo xa le henhla swinene ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi nkhaqato swinene ku ya hi swilaveko swa nhlokohhaka.</p> <p>-Xitsalwambiko xi hava na xihoxo na xinwe hi ku va xi xopaxopiwile no hleriwa.</p> <p>-Xitsalwambiko xi na vulehi lebyi faneleke.</p> | <p>-Vulongoloxamarito byi endliwile kahle swinene.</p> <p>-Ntivoririmi wu tala ku va wu tirhisiwile hi nkhaqato ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tala ku va swi tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi swilaveko swa nhlokohhaka.</p> <p>-Xitsalwambiko a xi talelangi hi swihoxo hi ku va xi xopaxopiwile no hleriwa.</p> <p>-Xitsalwana xi na vulehi lebyi faneleke.</p> | <p>-Vulongoloxamarito byi kahle naswona marito ya hlayeka kahle.</p> <p>-Ntivoririmi wu tirhisiwile hi nkhaqato ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tala ku fambelana na nhlokohhaka.</p> <p>-Xitsalwambiko xi na swihoxonyana hi ku va xi xopaxopiwile no hleriwa.</p> <p>-Xitsalwana xi na vulehi lebyi faneleke.</p> | <p>-Vulongoloxamarito i bya le xikarhi. Swihoxo a swi onhi nkholuko wa mongo.</p> <p>-Ntivoririmi wu tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi ndlela yo enela.</p> <p>-Xitsalwambiko xi na swihoxo swa le xikarhi hi ku va xi xopaxopiwile no hleriwa.</p> <p>-Xitsalwana xi tala ku va na vulehi lebyi faneleke.</p> | <p>-Vulongoloxamarito i byo enela naswona ku na swihoxo swo tala.</p> <p>-Ntivoririmi wa kayivela naswona a wu enelangi ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Matirhiselo ya xitayili, thoni na rhejisitara swi pfa swi nga twisiseki.</p> <p>-Hambiloko xitsalwambiko xi xopaxopiwile no hleriwa, xa ha ri na swihoxo.</p> <p>-Xitsalwana xi komile/lehile swinene.</p> | <p>-Vulongoloxamarito i bya xiyimo xa le hansi naswona swa nonoha ku landzelela mongo wa mhaka.</p> <p>-Ntivoririmi wa ha lava ku antswisiwa naswona a wu ringanelangi ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara a swi tirhisiwangi hi mfanelo.</p> <p>-Hambiloko xitsalwambiko xi xopaxopiwile no hleriwa, xa ha ri na swihoxo swo tala.</p> <p>-Xitsalwana xi komile/lehile swinene.</p> | <p>-Vulongoloxamarito i bya xiyimo xa le hansi swinene naswona swa nonoha ku landzelela mongo wa mhaka.</p> <p>-Ntivoririmi wu lava ku antswisiwa swinene naswona a wu ringanelangi ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara a swi fambelani na nhlokohhaka.</p> <p>-Hambiloko xitsalwambiko xi xopaxopiwile no hleriwa, xa ha ri na swihoxo swo tala naswona xi hlanganisa nhloko.</p> <p>-Xitsalwana xi komile/lehile swinene.</p> |

XIYENGE XA C: RHUBIRIKI YO KOREKETA SWITSALWAMBIKO SWO KOMA (20)

| | Khodi ya 7 Vuswikoti byo hlawuleka | Khodi ya 6 Vuswikoti bya le henhla | Khodi ya 5 Vuswikoti bya le henhlanyana | Khodi ya 4 Vuswikoti bya le xikarhi byo amukeleka | Khodi ya 3 Vuswikoti byo enela | Khodi ya 2 Vuswikoti byo enelanyana bya madyondza | Khodi ya 1 Vuswikoti byo ka byi nga enelangi |
|---|---|--|--|--|--|---|--|
| | 80 – 100% | 70 – 79% | 60 – 69% | 50 – 59% | 40 – 49% | 30 – 39% | 0 – 29% |
| | 10½ – 13 | 9½ – 10 | 8 – 9 | 6½ – 7½ | 5½ – 6 | 4 – 5 | 0 – 3½ |
| VUNDZENI, NKUNGUHATO & XIVUMBEKO Khodi: VNX (13 WA TIMARAKA) | -Ku na vutivi byo hlawuleka ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Maandlalelo ya mahungu ya kombisa ku vupfa ka miehleketo, mahungu hi lamo kongoma swinene eka xitsalwambiko hinkwaxo naswona a nga humi emhakeni. -Vundzeni na timhaka swi na nkhlukelano swinene naswona timhaka ti andlariwile hi ndlela yo enerisa, na vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokomhaka. -Vumbhoni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto byi tikomba hi ku va ku tumbuluxiwile xitsalwambiko lexi hlantswekeke swinene no twisiseka. -U landzelerile milawu hinkwayo ya swilaveko swa xivumbeko naswona xitsalwambiko xi hlawulekile. | -Ku na vutivi bya kahle swinene ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Maandlalelo ya mahungu ya kombisa ku vupfa ka miehleketo, mudyondzi u andlala mahungu hi ndlela yo kongoma naswona a nga tali ku huma emhakeni. -Vundzeni na timhaka swi na nkhlukelano naswona timhaka ti andlariwile hi ndlela yo enerisa, na vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokomhaka. -Vumbhoni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto byi tikomba hi ku va ku tumbuluxiwile xitsalwambiko xa kahle swinene no twisiseka. -U landzelerile milawu leyi faneleke ya swilaveko swa xivumbeko. | -Ku na vutivi bya kahle ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Mudyondzi u andlala mahungu hi ndlela yo kongoma kambe a pfa a humanyana emhakeni. -Vundzeni na timhaka swi andlariwile hi ndlela ya nkhlukelano naswona vuxokoxoko byi seketela nhlokomhaka. -Vumbhoni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto byi tikomba hi ku va ku tumbuluxiwile xitsalwana xa kahle no twisiseka. -U tala ku landzelela milawu leyi faneleke ya swilaveko swa xivumbeko. | -Ku na vutivi bya le xikarhi ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Loko mudyondzi a andlala mahungu u pfa a huma emhakeni kambe a swi onhi mongo wa mhaka. -Vundzeni na timhaka swi andlariwile hi ndlela ya nkhlukelano wa le xikarhi naswona vuxokoxoko byin'wana byi seketela nhlokomhaka. -Vumbhoni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto byi tikomba hi ku va ku tumbuluxiwile xitsalwana xa le xikarhi no twisiseka. -Xivumbeko xi andlariwile hi ndlela ya le xikarhi ku ya hi swilaveko swa matsalelo. | -Ku na vutivi byo enela ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Loko mudyondzi a andlala mahungu u pfa a huma emhakeni naswona mikarhi yin'wana mongo wa mhaka wu pfa wu nga twali. -Vundzeni na timhaka swi andlariwile hi ndlela ya nkhlukelano wo enela naswona ku na vuxokoxoko bya madyondza byo seketela nhlokomhaka. -Vumbhoni bya nkunguhato/ mpfapfarhuto byi tikomba hi ku va ku tumbuluxiwile xitsalwana xo enela no twisiseka. -Xivumbeko xi andlariwile hi ndlela yo enela ku ya hi swilaveko swa matsalelo, kambe ku na swihoxo leswi nga lo tlangandla, erivaleni. | -Vutivi lebyi nga kona i bya madyondza ku ya hi swilaveko swa xitsalwambiko. -Mudyondzi u huma emhakeni loko a andlala mahungu naswona mikarhi yinwana mongo wa mhaka a wu twali. -Vundzeni na timhaka a swi tali ku va na nkhlukelano naswona ku na vuxokoxoko byitsongo lebyi seketelaka nhlokomhaka. -Hambileswi nkunguhato/ mpfapfarhuto wu nga endliwa, xitsalwana a xi ringanelangi ku va xa ririmi ro engetela ro sungula naswona xitsalwana a xi andlariwangi kahle. -Xivumbeko a xi andlariwangi hi ndlela yo landzelela milawu ya matsalelo, naswona ku na swihoxo leswi kavanyetaka mongo. | -Ku pfumaleka vutivi bya matsalelo ya switsalwambiko. -Mudyondzi u huma emhakeni loko a andlala mahungu naswona mikarhi yinwana mongo wa mhaka a wu twali. -Vundzeni na timhaka a swi na nkhlukelano naswona ku na vuxokoxokonyana lebyi seketelaka nhlokomhaka. Nkunguhato/ mpfapfarhuto a swi andlariwangi hi ndlela ya kahle naswona maandlalelo ya xitsalwana i ya xiyimo xa le hansi. -Xivumbeko a xi andlariwangi hi ndlela yo landzelela swilaveko swa matsalelo. |

| | 6 – 7 | 5 – 5½ | 4½ | 3½ – 4 | 3 | 2½ | 0 – 2 |
|---|--|--|---|--|---|---|--|
| RIRIMI, XITAYILI & KU HLELA Khodi: RXH (7 WA TIMARAKA) | <p>-Vulongoloxamarito byi endliwile hi nkhaqato na hi ndlela ya vutlhari swinene.</p> <p>-Ntivoririmi wu tirhisiwile hi nkhaqato hi xiyimo xa le henhla swinene ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi nkhaqato swinene ku ya hi swilaveko swa nhlokomhaka.</p> <p>-Xitsalwambiko xi hava na xihoxo na xin'we hikuva xi xopaxopiwile no hleriwa.</p> <p>-Xitsalwambiko xi na vulehi lebyi faneleke.</p> | <p>-Vulongoloxamarito byi endliwile kahle swinene.</p> <p>-Ntivoririmi wu tala ku va wu tirhisiwile hi nkhaqato ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tala ku va swi tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi swilaveko swa nhlokomhaka.</p> <p>-Xitsalwambiko a xi talelangi hi swihoxo hikuva xi xopaxopiwile no hleriwa.</p> <p>-Xitsalwambiko xi na vulehi lebyi faneleke.</p> | <p>-Vulongoloxamarito byi kahle naswona marito ya hlayeka kahle.</p> <p>-Ntivoririmi wu tirhisiwile hi nkhaqato ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tala ku fambelana na nhlokomhaka.</p> <p>-Xitsalwambiko xi na swihoxonyana hikuva xi xopaxopiwile no hleriwa.</p> <p>-Xitsalwambiko xi na vulehi lebyi faneleke.</p> | <p>-Vulongoloxamarito i bya le xikarhi. Swihoxo a swi onhi nkholuko wa mongo.</p> <p>-Ntivoririmi wu tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi ndlela yo enela.</p> <p>-Xitsalwambiko xi na swihoxo swa le xikarhi hikuva xi xopaxopiwile no hleriwa.</p> <p>-Xitsalwambiko xi tala ku va na vulehi lebyi faneleke.</p> | <p>-Vulongoloxamarito i byo enela naswona ku na swihoxo swo tala.</p> <p>-Ntivoririmi wa kayivela naswona a wu enelangi ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Matirhiselo ya xitayili, thoni na rhejisitara swi pfa swi nga twisiseki.</p> <p>-Hambilloko xitsalwambiko xi xopaxopiwile no hleriwa, xa ha ri na swihoxo.</p> <p>-Xitsalwambiko xi komile kumbe xi lehile swinene.</p> | <p>-Vulongoloxamarito i bya xiyimo xa le hanshi naswona swa nonoha ku landzelela mongo wa mhaka.</p> <p>-Ntivoririmi wa ha lava ku antswisiwa naswona a wu ringanelangi ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara a swi tirhisiwangi hi mfanelo.</p> <p>-Hambilloko xitsalwambiko xi xopaxopiwile no hleriwa, xa ha ri na swihoxo swo tala.</p> <p>-Xitsalwambiko xi komile kumbe xi lehile swinene.</p> | <p>-Vulongoloxamarito i bya xiyimo xa le hanshi naswona swa nonoha ku landzelela mongo wa mhaka.</p> <p>-Ntivoririmi wu lava ku antswisiwa swinene naswona a wu ringanelangi ku ya hi xikongomelo xa vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara a swi fambelani na nhlokomhaka.</p> <p>-Hambilloko xitsalwambiko xi xopaxopiwile no hleriwa, xa ha ri na swihoxo swo tala naswona xi hlanganisa nhloko.</p> <p>-Xitsalwambiko xi komile kumbe xi lehile swinene.</p> |